

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENIH MJERA U CILJU UBLAŽAVANJA MOGUĆNOSTI REDOVNOG SERVISIRANJA KREDITNIH OBAVEZA U BANCIMA, A KOJE SU UZROKOVANE POPLAVAMA OKTOBAR 2024

NAZIV KLIJENTA: _____

JIB KLIJENTA: _____

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA: _____

OVLAŠTENO LICE: _____

E-MAIL ADRESA: _____

Obraćamo se sa zahtjevom za odobrenje sljedećeg:

A) *Moratorij/odgoda otplate kreditnih obaveza:

1) najduže do 6 mjeseci pri čemu se rok dospjeća kreditnih obaveza ne produžava

DA / NE

2) uz prolongaciju roka otplate kredita na period trajanja moratorija (do 6 mjeseci):

DA / NE

Moratorij odobriti na period od _____ mjeseci (max 6 mjeseci).

B) Uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuje anuitetno na period od najduže 12 mjeseci

DA / NE

C) Produženje roka dospjeća kredita sa jednokratnim dospjećem uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci (pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije):

DA / NE

D) Produženje korištenja kratkoročnog overdraft/ revolving kredita do 6 mjeseci:

DA / NE

E) Odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema sa likvidnošću;

DA / NE

Iznos _____

F) Druge primjenjive mjere koje Banka poduzima u cilju olakšavanja i servisiranja kreditnih obaveza klijenata, oporavka i uspostave održivog poslovanja

*Tokom perioda trajanja moratorija, obračunavati će se redovna kamata po kreditnim sredstvima u korištenju, ali se ista neće u periodu trajanja moratorija naplaćivati od klijenta. Redovna kamata će biti linearno raspoređena na preostale postojeće anuitete po isteku perioda moratorija.

Označiti vrstu kreditnih zaduženja koji imate u Banci:

Kratkoročni krediti (revolving/overdraft krediti/pozajmice)

Dugoročni kredit

Mastercard biznis kreditna kartica

Factoring

Dokumentarno poslovanje (garancije/akreditiv)

Da li imate kreditna zaduženja u drugim Bankama i kojim:

DA / NE

Kako je vaša kompanija/grupacija trenutno pogođena (ili očekuje da će biti pogođena) poplavama iz oktobra 2024 godine?

- Nije pogođena
- Pogođena je direktno _____ (kratko obrazloženje)
- Pogođena je indirektno _____ (kratko obrazloženje)

Koji su aspekti vašeg poslovanja pogođeni/očekuje se da budu pogođeni?

- Pogođeni proizvodni objekti značajno oštećenje ili potpuno uništenje poslovne ili privatne imovine, tako da isto privremeno ne može služiti primarnoj namjeni (_____ (kratak opis)/ ____% ukupnog obima proizvodnje, poslovanja)
- Je li imovina osigurana od ove vrste rizika _____
- Direktno pogođeni kupci (____% / _____ imena kupaca)
- Direktno pogođeni dobavljači (____% / _____ imena dobavljača)
- Bilo kakvi poremećaji u vašem lancu nabavke – indirektni kupci/dobavljači (____% / _____ imena/ _____ kratak opis)
- Ostalo _____

Po vašem mišljenju, koliki će biti procijenjeni kumulativni uticaj poplava na ukupnu prodaju vaše kompanije, kao i na operativne troškove u 2024. godini:

- Procijenjeni gubitak prihoda (u ____% od ukupne prodaje)
- Procijenjeno povećanje OPEX-a (iznos _____ ili u ____% ukupnog OPEX-a)

Koliko dugo će, prema vašim procjenama, trebati kompaniji da se oporavi?

- 1-3 mjeseca
- 4-6 mjeseci
- 6-12 mjeseci
- Ostalo, molimo preciznije: _____

Kakva je ekonomska zavisnost (direktna i indirektna) vaših kompanija/kompanije od Željeznice FBiH:

- % poslovanja, _____
- mogućnost alternative: _____
- izazovi: _____
- rok u kojem se može organizovati alternativa: _____

Da li očekujete da će poplave stvoriti finansijske probleme vašoj kompaniji u 2024. sa nečim od navedenog:

Kašnjenjem u izmirenju duga prema Bankama (navesti iznose / _____% ukupnog duga, specifični detalji):

Potencijalnim kašnjenjima u izvršenju ugovora (sa kupcima ili dobavljačima, iznosi, specifični detalji):

Potencijalno kršenje finansijskih/ostalih odredbi

Poremećaj s kolateralima:

Prekidi od dobavljača ili kupaca:

Potraživanja od osiguranja:

Ostalo, molim navedite o čemu se radi: _____

Saglasan sam da Banka može pristupiti razmatranju ovog zahtjeva u skladu sa Odlukom o posebnim mjerama koje banka primjenjuje u vanrednim okolnostima-poplave iz oktobra/listopada 2024. godine donesenom od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u „Službenim novinama FBiH“, br. 79/24 od 09.10.2024. godine, a koje imaju za cilj ublažavanje servisiranja kreditnih obaveza u ASA Banci d.d.

Svojim potpisom potvrđujem da ću po završetku provedenih privremenih mjera, nastaviti sa urednom otplatom svojih kreditnih obaveza u ASA Banci d.d. i dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) kojom se dokazuje trenutni status poslovanja u vrijeme podnošenja ovog Zahtjeva, te potpisati svu potrebnu dokumentaciju po zahtjevu Banke neophodnu za provođenje navedenog odobrenja ukoliko ovaj Zahtjev bude odobren od strane Banke.

Svojim potpisom odgovaram za tačnost gore navedenih podataka.

U _____ dana, _____

Potpis i pečat klijenta